

# **ПАПКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ**

педагога дополнительного образования  
руководителя фольклорного кружка

МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»

**Афанасьевой Марии Павловны**

## Содержание

1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы.....
2. Представление собственного инновационного педагогического опыта, публикации.....
3. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, информационно-компьютерные технологии, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.).....
4. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана (показатели по годовому отчету об итогах работы за 5 лет в табл.) .....
5. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения.....
6. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в развитии).....
7. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия воспитанников в конкурсах, смотрах, соревнованиях.....
8. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога.....
9. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение срока обучения.....
10. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т. в реализации социокультурных проектов) деятельности.....
11. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации.....
12. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов.....
13. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др.....
14. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах.....
15. Общественная деятельность .....
16. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант.....
17. Повышение квалификации.....

## 1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы



**ФИО:** Афанасьева Мария Павловна

**Место работы:** МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»

**Должность:** педагог дополнительного образования, руководитель фольклорного кружка на базе МБОУ «Кутанинская средняя общеобразовательная школа»

**Образование:** среднее специальное, Якутское музыкальное училище

**Специальность:**

**Педагогический стаж:** 26 лет, 14 лет в данном учреждении

**Общий трудовой стаж:** 26 лет

**Награды:** Отличник образования РС(Я), обладатель знака «Саха сириин утуелээх этээччитэ», делегат XII съезда женщин Якутии.

**Квалификационная категория:** высшая

## 2. Представление собственного инновационного педагогического опыта.

### Публикации в периодических изданиях

Норуот айымньыта оҕону, ыччаты иитиигэ-үөрэтиигэ дьайар күүһэ олус улахан. Норуот тылынан уус-уран айымньытыттан оҕо төрөөбүт норуотун быдан былыргытын, кимтэн кииннээхпитин, хантан хааннаахпытын, хайдах олохтоох – дьаһахтаах эбиппитин, кини үгэстэрин, сиэрин – итэҕэлин, алгыстарын, оһуокайын, ырыатын-тойугун, үнкүүһүттэрин, тойуксуттарын, олонхоһуттарын тустарынан киэң билиини ылар.

Фольклор жанрдарын нөңүө төрөөбүт тылын мунура биллибэт барҕа баайын кытта билсэр, киниэхэ сүдү тапталаһын иңэринэн, өй- санаа өттүнэн ситэн олоххо бэйэтин суолун булунарыгар тирэх буолар.

Саха норуотун үйэлэргэ өлбөт – сүһпэт барҕа баайа- кини үйэлэр тухары биэбэйдээн аҕалбыт тыына – кута, сүрэҕин – быарын ытарҕата буолбут ырыата – тойуга, фольклора буолар.

Саха ыччата кыра сааһыттан норуот фольклорнай искусствотын этигэр хааныгар иңэрэн, толору куттаах – сүрдээх, саха норуотун салгыыр, урааңхай омугу ууһатар киһи буолан тахсыахтаах.

Оҕону кыра эрдэбиттэн кэрэҕэ тардыы, сири – дойдуну, айылҕаны, бэйэ төрөөбүт дойдутун таптыырга үөрэтиигэ дьулуһуу хас биридди фольклор салайааччытын ытык иһэ.

«Фольклор нөңүө духуобунаска» программа оҕо бэйэтин норуотун үгэстэрин, уус-уран тылынан айымньытын, өйүн- санаатын билэн иңэринэн толору толкуйдаах, бэйэтигэр эрэллээх киһи буолан тахсарыгар сирдиир

### Публикации

№	Название	Краткое содержание	Время написания	Орган издания
1	«Кылыһах таһааргыгыга уерэтии, туойарга холонуу»	Мастер-класс обучения народному фольклору	2011	Книга «Школа новых идей»
2	Фоторепортаж	Открытие дней Республики Саха (Якутия) в г.Москва	2012	«Саха сирэ» хаһыат
3	Статья	«Кун сарданата» оҕо образцовой ансамбля	22.03.2012	Сунтаар сонуннара
4	Статья	Хотугу сулус күлүмнүүр	2012	«Саха сирэ» хаһыат
	Радиопередача в НВК Саха «Тыа сирэ»	Интервью о работе по фольклору	2013	НВК «Саха»
5	Кутана туһунан тойуктар	Кутанабыт дойдубут	2015	Книга «Сунтаар улууһа. Кутана-2»
6		Оскуолабар тойук		
7		Аҕабыт кыыс кэрэ куоластааҕа		
8	Уол оҕо тойуга	статья	2016	Газета «Сунтаар сонуннара»
9				

**3. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.).**

В Центре детского творчества имеются следующее оборудование:

- столы – 2 шт, стулья – 10 шт
- муз.центр Samsung - 1 шт
- Магнитофон PANASONIC
- Гитара – 1 шт
- синтезатор уахаха – 1 шт
- хомус – 2 шт
- купсуур – 3 шт
- дьаба – 4 шт;
- раздаточные материалы – 30 шт.;
- стенды-3 шт

*Для внедрения образовательной программы используется следующая литература:*

ЛИТЕРАТУРА

1. А.И.Чахов. Саха былгыры музыкальной инструменнара. Дьокуускай. 1993.
2. М.Н.Жирков. Якутская народная музыка. Якутск.1981.
3. В.С.Лосотов. Айылҕаттан айыллыбыт талааннар. Дьокуускай 1992.
4. Г.Попова – Санаайа Төгүрүк сүл түһүлгэтэ 2003.
5. Е.М.Николаев.С.А.Зверев айымньыта оҕону иитиигэ,үөрэтиигэ суолтата Дьокуускай 2002.
6. Н.Е.Петров. Тойук уонна туойарга үөрэтии. Дьокуускай 1998.
7. Е.М.Николаев. Тойук толооно ыңыраар. Дьокуускай 1996.
8. Т.С.Зверев. С.А.Зверев–КыылУола Сарсын-сарсын сарсыардата. Бичик.2000.
9. М.В.Николаева .Айылгы арыллыыта. Дьокуускай 2004
10. В.А.Кондаков.Алгыстар эн көмүскэллэрин,Дьокуускай 2005.
11. А.Федоров . Кылыһах үөскээһинэ. Дьокуускай 1991.
12. Н.П.Тимофеев.Оҕону олоңхолуурга үөрэтии.Дьокуускай 2009
13. Николаев Е.М. «Оһуокайы, тойугу уерэтии ньымалара»
14. Николаев Е.М Тойук толооно ыңыраар, Дь., 1996
15. Петров Н.Е. Тойук уонна туойарга уерэтии, Дь., 1998
16. Филиппова Н.И. Олонхону оскуолаба уерэтии. Учууталларга аналлаах пособие, Дь., 1996
17. Федоров А.С. Кылыһах уескээһинэ, Дь., 1998
18. Петрова Т.И. Сахам тыла барахсан, Дь., 2006
19. Федорова Г.Г. Оҕону туойарга уерэтии, Дь., 1996
20. Бурнашев Кыыс Дьэбилийэ Бухатыыр, Дь.,
21. Давыдов И. Тойон Ньургун, Дь., 2003
22. Васильев С. Айыы Дьураҕастай, Дь., 1984
23. П. Ядрихинскай Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр, Дь., 1993
24. П.Игнатъев Кулан Кыыртай Бухатыыр, Дь., 1996
25. М.Мартынов Уол Дуолан Бухатыыр, Дь., 2010
26. Васильев С. Мецуруур беҕе, Дь., 2003
27. Тимофеев Н.П. Оҕону ыччаты олонхоҕо уерэтии ньымалара, Дь., 2008

**4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) детского объединения:**

	Мл. группа	Ср. группа	Ст. группа
2013-2014	15	14	27
2014-2015	12	7	18
2015-2016	14	4	31
2016-2017	7	16	28
2017-2018	12	6	36

**5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонениями в развитии).**

Для обучающихся, которым требуется особенным режим работы( с отклонениями в развитии, инвалиды ит.д.) и для тех, которые остаются заниматься после третьего года обучения создаются индивидуальный образовательный маршрут, дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении педагогической поддержки его самоопределения и самореализации.

**6. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана (показания по годовому отчету за 5 лет):**

Учебный год	Год обучения	Кол. час в неделю	Кол-во часов			Процент выполнения уч. плана	Причины не выполнения уч. плана
			месяц	план	факт		
2013-2014	1-й год	2	9	68	68	100 %	
	2-й год	2	9	68	68	100 %	
	3-й и более	4	9	136	68	100 %	
2014-2015	1-й год	2	9	68	68	100 %	
	2-й год	2	9	68	68	100 %	
	3-й и более	4	9	136	136	100 %	
2015-2016	1-й год	2	9	68	68	100 %	
	2-й год	2	9	68	68	100 %	
	3-й и более	4	9	136	136	100 %	
2016-2017	1-й год	2	9	68	68	100 %	
	2-й год	2	9	68	68	100 %	
	3-й и более	4	9	136	136	100 %	

2017-2018	1-й год	2	9	68	68	100 %	
	2-й год	2	9	68	68	100 %	
	3-й и более	4	9	136	136	100 %	

**7. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность(качественная) участия обучающихся:**

Воспитанники фольклорного коллектива – постоянные участники республиканских, международных, региональных, улусных, наслежных, школьных мероприятий фольклорного творчества. Достижения обучающихся отмечены грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками. Такое участие дает стимул для дальнейшей плодотворной работы, служит толчком к тому, что обучающийся начинает лучше учиться, определяется с выбором профессии.

№	Уч.год	Всего участников	Улусный(регион) показатель. Призеры	Республиканский показатель. Призеры	Международный показатель. Призеры
1	2013-2014	54	14	33	7
2	2014-2015	47	18	19	10
3	2015-2016	81	39	11	31
4	2016-2017	105	24	17	1
5	2017-2018	88	16	55	85

**8. Выпускники**

Список учащихся поступивших в ВУЗ-ы и СУЗ-ы

№	Ф И учащихся	Год	ВУЗ-ы	СУЗ-ы
1	Гаврильева Мария	2011		Якутский колледж культуры, музыкальное отделение
2	Федоров Айсиэн	2011		Якутский колледж, музыкальный фольклорное отделение
3	Федоров Миша	2012		Якутский колледж, музыкальный фольклорное отделение
4	Петрова Аня	2012		Колледж культуры и искусства, фольклорное отделение
5	Афанасьев Айсен	2012	СВФУ ИЯКН, отделение культурология	
6	Никифорова Сахая	2014		Якутский педагогический колледж

7	Иванова Мария	2014		Якутский колледж	музыкальный
8	Федоров Михаил	2014		Якутский колледж	музыкальный
9	Слободчиков Иннокентий	2015		Якутский колледж	музыкальный

### *Улусный уровень*

№	ФИО	Дата	Наименование мероприятия	Итог выступления
1	Ансамбль «Кундэлиинэ»	2014	Улусный конкурс «Дэгэрэн ырыа»	Гран-при
2	Ансамбль «Мичийэ»	2014	Улусный конкурс «Полярная звезда»	Лауреат степени 2
3	Слободчиков Кеша	2014	Улусный конкурс «Полярная звезда»	Лауреат степени 1
4	Осипова Катя	2015	Улусный конкурс запевал осуохай	3 место
5	Иванов Эрэл	2015	Улусный конкурс запевал осуохай	номинация
6	Андреева Элеонора	2015	Улусный конкурс запевал осуохай	номинация
7	Андреев Андрей	2015	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	1 место
8	Егоров Мичил	2015	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	2 место
9	Федоров Максим	2015	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	Гран-при
10	Максимов Вова	2015	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	3 место
11	Кириллин Саща	2016	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	2 место
12	Андреев Андрей	2016	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	1 место
13	Васильев Сулус	2016	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	2 место
14	Гоголев Уйгулан	2016	Улусный конкурс «Уол ого тойуга»	1 место
15	Андреева Элеонора	2016	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Диплом степени 1
16	Ансамбль «Дьиэрэйээнэ»	2016	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Лауреат степени 1
17	Васильев Сулус	2016	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Лауреат степени 1
18	Ансамбль «Кун сарданата»	2016	Улусный фестиваль «Сааскы сардана»	Гран-при
19	Ансамбль «Мичийэ»	2016	Улусный конкурс патриотической песни	Лауреат степени 2
20	Ансамбль «Дьиэрэйээнэ»	2016	Улусный конкурс патриотической песни	Лауреат степени 2

21	Андреева Элеонора	2016	Улусный конкурс патриотической песни	Лауреат степени	1
22	Иванов Эрэл	2016	Улусный конкурс «Ого оһуокайа»	1 место	
23	Ансамбль «Дьизэрэйээнэ»	2017	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Гран-При	
24	Иванов Эрэл	2017	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Лауреат степени	1
25	Васильев Сулустаан	2017	Улусный конкурс «Сулусчаана»	Лауреат степени	2
26	Коллектив олонхосутов 3 класса	2017	Улусный фестиваль «Олонхо – Айыы сиэрин түстүүр улуу күүс»	1 место	
27	Гоголев Туйгун	2017	Улусный этап республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда»	Лауреат степени	1
28	Ансамбль «Кутана кустуга»	2018	Улусный фестиваль «Олонхо дойдутун оҕотобун»	1 место	
29	Гоголев Уйгулаан	2018	Улусный фестиваль «Олонхо дойдутун оҕотобун»	1 место	

**Региональный, республиканский уровень**

№	ФИО	Дата	Наименование мероприятия	Итог выступления
1	Ансамбль «Дуоланнар»	2014	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оҕотобун»	1 место диплом
2	Захаров Илларион	2014	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оҕотобун»	Номинация «Кэскиллээх олонхоһут»
3	Григорьев Денис	2014	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оҕотобун»	Номинация «Уьун тыыннаах олонхоһут»
4	Слободчиков Кеша	2014	РНПК «Самсоновские чтения»	Диплом 3 степени
5	Ансамбль «Унугэсчээн»	2015	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оҕотобун»	номинация «Кэрэхсэтэр толорооччулар»
6	Ансамбль «Кун сарданата»	2015	Республиканский фестиваль кругового танца	Гран-при
7	Осипова Катя	2015	Республиканский конкурс тойуксутов к 115-летию С.А. Зверева	2 место
8				
9				

10	Иванов Эрэл	2017	Республиканский фольклорный фестиваль «Түһүлгэ»	1 место
11	Ансамбль «Кун сарданата»	2017	Республиканский фольклорный фестиваль «Түһүлгэ»	Лауреат 1 степени
12	Ансамбль «Дуоланнар»	2017	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оготобун»	3 место
13	Ансамбль «Кутана кустуга»	2018	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оготобун»	3 место
14	Гоголев Уйгулаан	2018	Республиканский фестиваль исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун оготобун»	1 место
15	Ансамбль «Кутана кустуга»	2018	Республиканский конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам»	Лауреат 1 степени
16	Квинтет мальчиков	2018	Республиканский конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам»	Лауреат 2 степени
17	Ансамбль «Дьэирэйээнэ»	2018	1 республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «По истокам традиций»	Лауреат 1 степени в номинации: вокальное творчество «Народный вокал»
18	Васильев Сулустаан	2018	1 республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «По истокам традиций»	Лауреат 1 степени в номинации: вокальное творчество «Народный вокал»
19	Гоголев Уйгулаан	2018	1 республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «По истокам традиций»	Лауреат 1 степени в номинации: вокальное творчество «Народный вокал»

***Всероссийский, международный уровень***

№	ФИО	Дата	Наименование мероприятия	Итог выступления
1	Фольклорный ансамбль «Кундэлиинэ»	2014	Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга»	Лауреат 2 степени
2	Фольклорный ансамбль «Кун сарданата»	2015	5-й международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры»	Лауреат

3	Фольклорный ансамбль «Дуоланнар»	2016	Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга»	сертификат
4	Фольклорный ансамбль «Мичийэ»	2016	Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга»	сертификат
5	Фольклорный ансамбль «Кун сарданата»	2016	Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга»	Лауреат 1 степени
6	Васильев Сулустаан	2017	Международный фестиваль «Салют талантов»	Лауреат 1 степени
7	Коллектив 1 класса	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени в номинации «Фольклор»
8	Коллектив 1 класса	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 2 степени
9	Коллектив 2 класса	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 3 степени
10	Коллектив 3 класса	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 3 степени
11	Гоголев Туйгун	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени
12	Ансамбль «Кутана кустуга»	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени
13	Гоголев Уйгулаан	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 3 степени
14	Максимов Володя	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени
15	Тимофеев Эрхаан	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени
16	Андреева Элеонора	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 3 степени
17	Андреев Сулустаан	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 2 степени
18	Ансамбль «Дьизэрэйэнэ»	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 2 степени
19	Квинтет мальчиков	2018	Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»	Лауреат 1 степени



"Сунтаар улууһа (оройуона)" - МТ  
 Сунтаар улууһун културатын үөһэ айылгытын салалтата  
 "Олонхо", улууһаабы төрүт култура киинэ

# Учкэбинтин Сунтаар үүрүдүүр үйүгүнаах ыһыада

Сунтаар улууһугар Тыа сириг үлэниггэрин сыһыгар  
 аналлаах үрүг тунах ыһыах  
 "Олонхо – Айыы сиэрин түстүүр улуу күүс"  
 улууһаабы олонхо бэстибээлэ  
**"БАСТЫҢ ОЛОБУРБУТ НЬЫМАНАН  
 ОЛОНХОНУ ТОЛООРООЧЧУ"**  
 (оболорго)

*Чустана* *З.А.А.А.А.* *9-10 кл.*  
*Арманасьева А.Ф. Арманасьева А.Ф.*

Тэрийэр субо

Бэс ыһын 17-18 кк.  
 Сунтаар ыһыага

«ОЛОНХО ЛОЙДУТУН ОБҒОТӨБҮН»  
 ороспуубулуктээри фестиваль

# ДИПЛОМ

## III таһыма

### «Бөлөбүнэн бастыг толорооччулар»

*Чустана* *З.А.А.А.А.*  
*Арманасьева А.Ф. Арманасьева А.Ф.*

Тэрийэр субо

Бэс ыһын 17-18 кк.  
 Сунтаар ыһыага

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
 АОУ РС(Я) ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 УЧИТЕЛЕЙ С.Л.ДОНСКОГО-П»  
 МКУ МОУО СУИТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)  
 МБОУ «КОЖИЙСКАЯ СОШ ИМ. А.КАКИМОВА»

III Межрегиональная научно-педагогическая конференция педагогов  
 и педагогов «Самостоятельное развитие», посвященная 120-летию  
 педагогического работника РС(Я) Крайнера орденов «Знак Почета»,  
 Студента Красного Знамени, лауреата К.Д.У.У.У.У.У.У.

## Лауреат II степени

в конкурсе военно-патриотических песен  
 «Поднялись великая тем подым!»

*Комитет педагогов (Арман)*  
*(9-11 кл.)*  
 Руководитель: *Арманасьева А.Ф.*

Директор ИРООНК: *Александр Г.И.*  
 28 февраля 2018г. с. Коюй

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
 АОУ РС(Я) ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 УЧИТЕЛЕЙ С.Л.ДОНСКОГО-П»  
 МКУ МОУО СУИТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)  
 МБОУ «КОЖИЙСКАЯ СОШ ИМ. А.КАКИМОВА»

III Межрегиональная научно-педагогическая конференция педагогов  
 и педагогов «Самостоятельное развитие», посвященная 120-летию  
 педагогического работника РС(Я) Крайнера орденов «Знак Почета»,  
 Студента Красного Знамени, лауреата К.Д.У.У.У.У.У.У.У.

## Лауреат I степени

в конкурсе военно-патриотических песен  
 «Поднялись великая тем подым!»

*Чустана* *З.А.А.А.А.*  
*(9-11 кл.)*  
 Руководитель: *Арманасьева А.Ф.*  
*Арманасьева А.Ф.*

Директор ИРООНК: *Александр Г.И.*  
 28 февраля 2018г. с. Коюй

Управление культуры и молодежной политики МР "Сунтарский улус (район)"  
 МУКУ МОУЮ МР "Сунтарский улус (район)"  
 Организаторы: МБУ ДО "Алгыдыкка - детская творческая мастерская"  
 МБУ СКЦ "Улуу" СП "Энциклопедия наслега"

**Шулустый конкурс  
 детского и юношеского  
 творчества**

**СУЛУСЧААНА**  
 2014

**ГРАН-ПРИ**  
 в номинации  
**"Якутский фольклор"**

*Афанасьева Мария Павловна*  
 Руководитель группы

Присудитель жюри:  
 Елена Ягир

11 марта 2014 г.

Сунтаар улуутун «Уорэх салалатын муниципалнай органа»  
 Сунтаардаабы «Добун» СКК


**"ТОЙУК,  
 ДЭГЭРЭН  
 ЫРЫА - 2014"**

Оболорго аналлаах улуустаабы  
 тыннаах добууоллаах IX-с тойук,  
 дэгэрэн ырыа күөн күрэнэ

**ГРАН ПРИ**

*Афанасьева Мария Павловна*  
 Руководитель группы

11 марта 2014 г.  
 Сунтаар, с.д.



III INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL  
 "NORTHERN RAINBOW"

**ДИПЛОМ  
 ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ**  
 народный вокал  
 (средняя группа)

*Афанасьева Мария Павловна*  
 Руководитель группы

1 марта 2014 г.  
 Москва, Российская Федерация



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  
 VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

**ПЕРВЫЕ ШАГИ**

В РАМКАХ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
 "БРИЛЛИАНТОВЫЕ НОТКИ"

**ДИПЛОМ**  
 НАГРАЖДАЕТСЯ  
**ГРАН-ПРИ**

Номинация "Фольклор"  
 Коллектив "Кутана кустуга", 11 лет,  
 рук. Афанасьева Мария Павловна,  
 Винокурова Галина Васильевна,  
 МБОУ "Кутанинская СОШ",  
 с. Кутана Сунтарского улуса

ОРГКОМИТЕТ  
 ОК БРИЛЛИАНТОВЫЕ НОТКИ


2016 ГОД








**9. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога.**



**10. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение срока обучения, освоения образовательной программы:**

учебный год	колич.обуч.	колич.переве денных на след.год	колич.остав. на 2-й год	количество выпускников
2015-2016				
1гр.	14	14		5
2гр.	4	4		
3гр.	31	26		
2016-2017				
1гр.	7	7		11
2гр.	16	16		
3гр.	30	19		
2017-2018				
1гр.	12			
2гр.	6			
3гр.	36			

**11. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в реализации социокультурных проектов) деятельности.**

МБУ ДО СЦДТ создано как УДОД в 1995 г. До этого времени действовал как Дом пионеров. Имеет Лицензию серия 14 Л 01 №0001360 регистрационный номер 1447 от 29.12.2015 года, также статус опорного учреждения дополнительного образования по теме «Олоцхо дойдута – Сунтаарым: Школа проектов» (поддержка гражданских инициатив обучающихся в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей) на основании приказа МО РС(Я) № 01-09/2437 от 14.08.2016г.



## 12. Распространение педагогического опыта и наличие публикации:

- Сертификат о распространении опыта на улусном семинар-практикуме педагогов ДОД «Дополнительное образование детей в условиях внедрения ФГОС и ФГТ», 12 ноября 2014 года.
- Сертификат ИРОиПК о распространении опыта на республиканских курсах, НПК, 28 ноября 2015 года.
- Сертификат за распространение опыта в педагогической мастерской в рамках сентябрьского совещания работников образования на тему «ФГОС в ракурсе XXI века», 11 сентября 2015 года.
- Сертификат СВФУ о распространении опыта в научно-практическом семинаре «Олонхону толорооччу, айааччы, тарҕатааччы сайдар сүрүн тосхоллоро» по теме «Фольклор куруһуоктарыгар оҕону сайыннарыы», 8-9 февраля 2016 года
- Сертификат удостоверяющий об участии в республиканском конкурсе дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по дополнительному образованию детей, посвященного Году дополнительного образования детей в Республике Саха( Якутия), г. Якутск, июль, 2016г.
- Сертификат за распространение опыта по теме «Оҕону туойарга үөрэтии» в конкурсе-выставке «Ярмарка мастеров» в рамках республиканского выездного семинара-совещания по вопросам развития дополнительного образования и воспитания в контексте реализации приоритетного



М.К.Аммосов аатынан ХИФУ олонхону чинчийэр, М.Н.Жирков аатынан  
Дьокуускайдаабы музыкальнай колледж (училище) төрүт культура толорор  
нымаларыгар үнүйүү салаата  
Сунтаар улуунун култууратын уонна айылгытын салалтата  
Сунтаар улуунун "Олонхо" этнокультурнай киинэ

Республикаҕа Олонхо иккис 10 сылыгар аналлаах  
"Сахалы тыл-өс-олонхо-тойук эгэлгэтин" тунулгэтигэр  
"Олонхону толорооччу, айааччы, тарбатааччы сайдар сүрүн  
тосхоллоро"-диэн научнай-практической семинарга  
кыттыыны ылбытын иини

## ТУОҕУ СУРУК

туттарыллар

*Ананасьева Мария Павловна*

Тэрийэр сүбэ

Олунньу ый 8-9 күннэрэ, 2016 с.  
Сунтаар сэл.

МКУ «Муниципальный орган управления образования»  
МР «Сунтарский улус (район)»  
МБОУ ДОД «Сунтарская детская школа искусств»



## Сертификат

о распространении опыта

выдан *Ананасьевой Марии Тобольне*  
*педагогу доп обр-ия (фальшор)* *УДТ*

На улусном семинаре-практикуме педагогов ДОД,  
учителей музыки, технологии и изо  
«Дополнительное образование детей в условиях внедрения ФГОС и ФГТ»

Оргкомитет

с. Сунтар

12 ноября 2014 г.



Россия Федерациятын Үөрэххэ уонна наукаҕа министриэтибэтэ  
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиниги федеральной университет  
Олонхону чинчийэр-научнай институт

# Сертификат

*Аранасьева Мария Павловна*

«Олонхону толорооччу, айааччы, тарҕатааччы сайдар сүрүн  
тосхоллор» научно-практической семинарга

*Фелексер кэпсээнэ, педагогический стажировка*  
иниитиэригэ олоҕо-иһэн туоһулуур сурук

М.К. Аммосов аатынан  
ХИФУ ректора



*Е.И. Михайлова*

Е.И. Михайлова

Олунньу ыи \_\_\_ күнэ, 2016 сыл, Сунтаар с.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)  
АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II"

# СЕРТИФИКАТ

## о распространении опыта

выдан

*Аранасьева Мария Павловна,*  
*педагогу допэмпиэтинисинэнигэ*

на республиканских курсах, научно-практических конференциях,  
семинарах, педагогических чтениях работников образования  
Республики Саха (Якутия)

Директор ИРОиПК

*Алексеева Г.И.*  
Алексеева Г.И.

« 28 » *кайгыр* 20 *15* год

г. Якутск



МКУ «Муниципальный орган управления образования»  
МР «Сунтарский улус (район)»



Федеральный  
Государственный  
Образовательный

СТАНДАРТ

# СЕРТИФИКАТ

о распространении педагогического опыта

выдан Аракасьевой Марии Павловне,  
педагогу дополнительного образования  
МБОУ «Кутаниская СОШ им. А.А. Шамова-Кюндз»  
в педагогической мастерской в рамках Сентябрьского  
совещания работников образования на тему:  
«ФГОС в ракурсе XXI века»



Управление образования

с. Сунтар

11 сентября 2015 г.

### 13. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр цифровых образовательных ресурсов.

№	Название	Краткое содержание	Время написания	Орган издания
1	Радиопередача в НВК Саха «Тыа сирэ»	Интервью о работе по фольклору	2013	НВК «Саха»
2	Кутана туһунан тойуктар	Кутанабыт дойдубут	2015	Книга «Сунтаар улууһа. Кутана-2»
3		Оскуолабар тойук		
4		Аҕабыт кыыс кэрэ куоластааҕа		
5	Уол оҕо тойуга	статья	2016	Газета «Сунтаар сонуннара»
6	Норуот үгэһин оҕолорго үөрэтии	статья	2017	Книга «Саргылаах олох кыһата»
7	Ырыаһыттар, тойуксуттар, үнкүү тылын этгээчилэр	статья		
8	Олонхоһуттар	статья		

В течение 5 лет Афанасьева М.П. разработала и внедрила следующие авторские проекты, обновила образовательную программу, составила положения мероприятий:

Все эти программы были реализованы и реализуются педагогом.

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа фольклорного кружка «Фольклор-духуобунас төрдө» прошла сертификацию по ПФДО, дополнительная программа вокального кружка «Ыллахпын баҕарабын», рассмотрены экспертным советом и утверждены на педсовете ЦДТ в 2011 г.; вносятся корректировки ежегодно, образовательная программа «Фольклор-духуобунас төрдө» приняла участие в республиканском конкурсе авторских общеразвивающих образовательных программ, 2014, 2016 гг.

В целях повышения художественных и творческих способностей детей разработан следующий авторский творческий проект под названием «Уол оҕо тойуга».

Мальчики коллектива участвуют во всех творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях не только по фольклору, но и в конкурсах вокалистов.

- - улусный конкурс «Уол оҕо тойуга», для мальчиков Сунтарского улуса.
- - конкурс «Ыллаа- туой уол оҕо»
- - Конкурс «Дэгэрэн ырыа»
- - конкурсы патриотической песни

В 2017-2018 учебном году Марией Павловной разработан новый проект «Олонхону кылааһынан толоруу», в рамках проекта планируется проведение семинара для руководителей, мастер-классов, конкурса среди классных коллективов ОУ.

#### 14. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, проведение открытых уроков, мастер-классов.

Сертификат участия в круглом столе в международном фольклорном фестивале «Радуга», г. Нюрба, 28 февраля 2014 года,



Мастер-класс «Тойук», республиканский семинаре «Оҕо уонна олонхо», 26-29 марта 2014 года.

Сертификат проведения мастер-класс «Кылыһах таһаарыгыта», проведение секции «Олонхо байылыат эйгэтэ» в республиканском методическом семинар-практикуме «ФГОС во взаимодействии: первые шаги – находки и решения», 10-11 декабря 2014 года.

Сертификат участия в круглом столе «Олонхону уерэтээччилэр субэлэрэ» в республиканском фестивале исследователей и исполнителей олонхо «Олонхо дойдутун оботобун», 26-28 марта 2015 года.

Сертификат «Олонхо тыла- ийэ тыл» республикатаабы научно-методическай форум олугар «Уол оҕо тойуга» (бырайыак) тиэмэҕэ иһитиннэриин онорбутун иһин, 2016 сыл.

Сертификат Республикаҕа иккис 10 сылыгар аналлаах «Сахалы тыл – өс - олонхо-тойук эгэлгэтин» туһулгэтигэр «Олонхону толорооччу, айааччы, таргатааччы сайдар сурун тосхоллоро» диэн научнай-практическай семинарга кыттыыны ылбытын иһин, олунньу ый 8-9 күннэрэ, 2016 сыл.





Сунтаар үлүүнүн култууратын уонна айылгытын салалтата  
«Ринфо» информационнай-методическай кини  
«Олонхо» үлүүстээбэ торут култуура дыагытэ

## СЕРТИФИКАТ

Туттарыллар *Афанасьева Мария Павловна*

Олонхо декадатын чэрчитинэн бытыллар Саха Өрөспүүбүлүкэтин  
үөрэбiriинтин туйгуна, үтүөлээх учуутала, №1 уһуяан Н.П. Тимофеев бытар  
Олонхо үөрэбэр кыттыбытын иһин.



14.11.2017 с, Сунтаар с.

МКУ «Тойбохойский центр помощи детям имени С. Г. Кривошапкина»  
МР «Сунтарский улус (район) РС(Я)

## Сертификат руководителя

выдан

*Афанасьевой Марии Павловне*

*Вутанинская СОШ*

За подготовку призеров I улусного конкурса среди мальчиков и юношей  
«Уол о5о – нуруот Кэскрэлэ»



16 февраля, 2017г.

Оргкомитет  
с. Тойбохой





**15. Участие в региональных, муниципальных, федеральных профессиональных конкурсах.**

В июле 2016г. в г. Якутске участвовал в республиканском конкурсе дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по дополнительному образованию детей, посвященном Году дополнительного образования детей в Республике Саха.

**16. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, экспертной комиссии, общественной организации, методическом объединении различного уровня, выполнение функции наставника)**


Член женкомитета, делегат XII съезда женщин Якутии, художественный руководитель женского фольклорного ансамбля «Дьырылыатта», в 2011и 2013 гг. участвовала в экспедиции Сунтарских тойуксутов в заречных улусах и в г. Якутске «Дьиэрэй Сунтаар тойуга», эксперт по процедуре аттестации педагогических работников

**17. Звания, награды, поощрения, благодарности, грамоты:**



- Отличник образования РС(Я) 2008 г.
- 2 место на региональном конкурсе осуохай, посвященной памяти Федоровой Д.П. в с.Кюкэй, 2013 г
- Грамота управления культуры , 2014 г.,
- Диплом «Далбар этээчи», 2014 г., Грамота «Лучший руководитель фольклорного коллектива», 2016 г.,
- Грамота за II место на IV республиканских Ивановских чтениях «Этнопедагогическая компетентность современного учителя: наследие, современность, развитие» в честь 100-летия заслуженного учителя ЯАССР, краеведа, фольклориста, этнопедагога Иванова Н.Н. - Куола учуутал», 28 ноября 2015 года

- 1 место в конкурсе тойуксутов в улусном ысыахе, посвященном Году культуры в России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г.
- 2 место в конкурсе «Дэгэрэн ырыа» в улусном ысыахе, посвященном Году культуры в России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г.
- 1 место в конкурсе оһуохай в улусном ысыахе, посвященном Году культуры в России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г.
- Знак «Саха Республикатын утуелээх этээчитэ», 2015 г.
- Грамота МО «Сунтарский улус (район)», 2016 г.
- Почетная грамота Министерства культуры и духовности Республики Саха (Якутия) за большой вклад в развитие культуры и искусства РС(Я), многолетний добросовестный труд, декабрь 2016 г
- Почетная грамота МКУ МОУО за вклад в развитие дополнительного образования и плодотворный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения, февраль, 2017 г.









Управление культуры и народного развития МР "Сунтарский улус (район)"  
 Отделение МКУ ДЦ "Тыгыннаа аһаһа аһаһа аһаһа"  
 МКУ СКЦ "Урус"  
 В рамках республиканской программы "Музыка для всех".  
 Годы доблестности и героизма наших предков

**II конкурс**  
 детского и юношеского творчества

**СУЛУСЧААНА**  
**2016**

**Якутский фольклор**  
 номинация

**"Лучший руководитель фольклорного коллектива"**

*Афанасьева Мария Павловна*

*Коллектив от муниципального ДЦ "Урус" улусного центра культуры и народного развития МР "Сунтарский улус (район)"*

Присоединить эскизы:  
 "Малые истории"

Учредитель: Управление культуры и народного развития МР "Сунтарский улус (район)"  
 Сунтар, 2016 г.

«Сунтар улууһа (районына) муниципальнай оройуонун ыһаахталаах Үлүстүгүйдэ Күлүктэ уонна Духобуй сыйыны сыйыны Уорутуоһун «Доблестно» этно-культурнай киинэ»

«ОЛОХ УЛУУ ОБУОРА-СУГУРУЙУУ ЫҤЫАБА»  
 С.А. Зверев-Кылаа Уола 115 сылыгар уонна Улуу Кыайыны 70 сылыгар аналлаах республиканскай ыһаах

**«Килиһахтаах тойуксут»**

*Афанасьева Мария Павловна*  
*Кутана, Суоһар дурда*

«Дорҕоонноох тойуксут тунса сатарыахтыы»  
 тойук, хорук-курээн кыстыгылааһар

Тэрийэр сүбэ

Бэс ыйын 24-25 күнүгэр, 2015 г.,  
 Сунтарка.

«Сунтар улууһа» муниципальнай оройуонун  
 «Сийэ иһилэти» муниципальнай тэрилтэ дьаһалтата  
 «Ю.М. Турьев» аатынан культура уонна сыйыһаһа киинэ

**ГРАМОТА**

Наҕараадаланар

*Афанасьева Мария Павловна (Кутана)*

«Айыы алгыһынан аартыкпыт арыллыһын»  
 Сийэ иһилэтиги уйгу-бийан ыһааһар  
 «Оһуокай - уран тыл уйата, кыһаһа кыраһаар кырдала»  
 ырыаһыт, оһуокайдыт, СР үөрэһи туйгуна, СР «Үтүөлээх оһуокай этээччитэ»,  
 Сунтар улууһун уус-уран самодеятелиһыи ветерана,  
 Сунтар улууһун «Далбар этээччитэ», Сунтар улууһун «Оһуокай» түмсүүтүн салаһааччыта  
 Саргылаана Меркурьева үбүдүөйүгэр аһаһаһа региональнай оһуокай күрэһэр дьаһалларга  
 (36-55 саастааһтарга) II миһэтэни ыһыһыһаһа.

Тэрийэр сүбэ.

Бэс ыйын 14 күнэ, 2017 сыл



## 18. Курсы повышения квалификации

Краткосрочные курсы ИРОиПК «Методическое сопровождение аттестации педагогов в условиях ФГОС», 72 часа, 16 февраля- 20 февраля 2015 года, семинар по обучению экспертов по процедуре аттестации педагогических работников РС(Я), 16 февраля- 20 февраля 2015 года, 72 часа.

Краткосрочные курсы АНО «СПБ ЦАПО» «Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования детей», 72 часа, 15 февраля- 1 марта 2018 года, г.Санкт-Петербург, 72 часа

Фундаментальные курсы ИРОиПК, 120 часов, г.Якутск, 2018 г

	<b>СВИДЕТЕЛЬСТВО</b> О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
<p>Свидетельство является документом автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-По»</p> <p>Документ о квалификации</p>	<p>Настоящее свидетельство подтверждает то, что <u>Афанасьева Мария Табовна</u> <u>МБОУ, Кутакинская СОШ им. А.А. Иванова-Криволя *</u> прошел (а) повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-По» по дополнительной профессиональной программе <u>Фундаментальные курсы</u></p> <p>- <u>04.02.2018</u> - <u>18.11.2018</u> г. 201<u>8</u> г. в объеме <u>120</u> часов.</p> <p>Лицензия Министерства образования Республики Саха (Якутия) № 0940 от 11.06.2015 г.</p> <p>М.П. _____ Директор _____ Руководитель курса _____</p> <p>Дата выдачи <u>18.02</u> 20<u>18</u> г. г. Якутск</p>
Регистрационный номер 14161 <u>246</u>	



Удостоверение является  
государственным документом о  
краткосрочном повышении квалификации

Министерство образования Республики Саха (Якутия)  
АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования  
и повышения квалификации им. С.Н. Довжого - И"

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Адресованной  
Марии Павловне Пунько  
Крутинск. МБОУ СОШ №1

в том, что он (она) с 16 февраля г.г. по 16 февраля г.г.

прошел(а) обучение в Институте развития образования  
и повышения квалификации по

(проблема, тема, программа)  
«Исторические события  
Алтайского края  
в учебнике РТРС»

Регистрационный номер 1060

в объеме 72 часов.

М.П. \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
Руководитель курса \_\_\_\_\_

г. Якутск, 2016 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Акционерное общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский  
центр дополнительного профессионального образования»

## УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

760400044659

Документ о квалификации

Регистрационный номер

58965

г. Санкт-Петербург

Дата выдачи

1 марта 2018 г.

Настоящее удостоверение выдается в том, что:

Афанасьеву Марии Павловне

с 12 февраля 2018 г. по 1 марта 2018 г.

успешно освоил(а) дополнительное профессиональное образование в  
АНО «СПБ ЦДПО», лицензия серия 78 А01 № 0000996,  
Регистрационный номер 0881 от 28 сентября 2013 года

и при этом освоил(а) программу аттестации по программе повышения квалификации

«Аттестация в рамках курса и методика дополнительного образования  
детей»

в объеме 72 академических часа



\_\_\_\_\_ М.Ю. Сердюкова